

Table 22.10
Cancer of the Pancreas (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Survival Time																						
1-year	14.2	15.1	16.8	17.9	16.9	20.0	21.3	19.4	22.7	22.0	23.4	24.9	24.2	25.2	26.0	27.3	28.2	31.4	29.5	30.0	32.4	34.6
2-year	5.8	5.9	6.2	8.4	7.3	10.9	9.9	9.2	9.8	11.4	12.1	11.1	11.5	12.5	11.9	13.5	13.7	16.0	16.6	16.3	17.5	
3-year	3.4	3.8	4.4	5.8	4.1	7.1	7.0	5.6	5.9	7.1	8.0	8.1	7.5	8.1	7.8	9.6	9.1	11.2	12.6	12.0		
4-year	3.0	3.0	3.2	4.6	3.5	5.8	5.5	4.6	5.5	5.9	6.4	6.8	5.5	5.8	5.6	8.0	7.9	9.5	10.7			
5-year	2.6	2.5	2.9	4.0	3.0	5.1	4.7	4.0	4.9	5.2	5.5	6.0	4.5	4.9	5.1	7.4	7.3	8.7				
6-year	2.4	2.2	2.4	3.8	2.7	4.7	3.9	3.8	4.0	4.9	5.1	5.2	4.1	4.3	4.6	6.8	6.4					
7-year	2.3	1.9	2.3	3.4	2.7	4.2	3.4	3.5	3.9	4.5	4.6	4.7	3.8	3.9	4.2	5.9						
8-year	2.0	1.7	2.1	3.1	2.4	4.2	3.4	3.3	3.8	3.9	4.2	4.3	3.7	3.5	3.9							
9-year	1.9	1.6	1.8	3.0	2.2	4.0	3.3	2.9	3.6	3.7	4.1	4.2	3.4	3.4								
10-year	1.8	1.5	1.7	2.7	2.1	3.8	3.2	2.9	3.6	3.5	3.9	4.1	2.7									
11-year	1.7	1.5	1.7	2.7	2.0	3.2	2.9	2.9	3.2	3.5	3.7	3.5										
12-year	1.6	1.5	1.7	2.6	1.8	3.0	2.8	2.6	3.1	2.9	3.4											
13-year	1.6	1.4	1.5	2.5	1.7	3.0	2.6	2.6	3.0	2.7												
14-year	1.6	1.4	1.5	2.4	1.2	2.9	2.4	2.4	3.0													
15-year	1.6	1.3	1.3	2.3	1.2	2.8	2.2	2.4														
16-year	1.6	1.3	1.3	2.1	1.2	2.0	1.9															
17-year	1.4	1.3	1.3	2.1	0.8	1.7																
18-year	1.3	1.3	1.2	2.1	0.7																	
19-year	1.2	1.3	1.2	2.1																		
20-year	1.1	1.2	1.2																			

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).